

methswaô a diiwa ka tlopa ba a sêha ba ripa tsebê ya tšwa madi . methswaô ha a thswanê, he motho a ka timelêlwa ke pudi a e nyaka, yare ka moraho ha ngweha a di bôna šakeng la yo mongwe a humana di thswailwô, monye a tšona o tla mo diêla molato, a fata sebošo, a lefišwa kxomo, ka ho di thswaya o tla be a rata ho di utswa. Latx Lethswayô ke sôna sêka se hore motho a tsebe diruiwa tša hahe. ka hare mebala yôna e no thswana, fela methswayô a fapane.

3. e ba rakiša kxomo kxale, ba be ba thšela mabele ka serotong se ba reho ke môtša, sa tlala sa ba sa šala se tšwile mothlôpha. Dikxomo ke tša banna, monna yo mongwe le yo mongwe yo e baho wa motse ke tša hahe, le mošimane yo mongwe le yo mongwe yo e baho wa motse ke tšabô. e ba rata le ho tiša mantla a mošimane yo hosenang kxomo ka habo bare: Ke yô diša ke na ešo, ke thšaba bodutu ba hue. Mošimsne yo yo a thšabang ho diša ba a mo opela bare: mašishodiša a bo-kxomo, a bolaya noha a bo-kxoma, are ke mantla a bo-kxomo, a fa kokoahê a bo-kxomo , kokoahê a na na a bo-kxomo, a e fa papahe a bo-kxomo. Dikxomo di ana banna fela. Mosadi ha a na tadô le dikxomo, o buša difala tša mabele fela. monna he a hwile, o bolokwa lešakeng la dikxomo, ka mêt mokxona o sa hwibitše madi. Nama ya ho hlobêša batho ya sedinô ha e thšelwe le letswai, e jewa e le bôšula. He ba re fêlo fa ke phulong bora he e le naha ya lôšu, le ya byang byo bareho ke mphafa le morulêla. A Selôka, kxolane, sefudufudu, nabilê, mothlwa, bosekê, a se mabyang a mabotse a dikxomo.
4. Behlare sa ho bolaya dikxomo ke monôtwane. Se mela naheng ya ha latlala kwa ye felang. Se thoma ho bolaya dikxomo he se thoma ho khukhuthša, kxomo e re honvu motse, e nake e bipelwe e hwe. Ka latlala letšatši ho ka no hwa tše

thselelaho hoba lesome le tše pedi. onôtane o lōbiša batho kudu. Diruiwa di tšwa he letšatši le se no tutēla. Dikxomo di horōha he tšatši le sa tšo sobēla. Dikxomo di nošwa mathapama. Di nwa ha tehe fela ka letšatši. Di tsena ka bodibeng, ~~xxx~~ meetse a di bōya mo mabelōng, tša enwa. Diruiwa di fudišwa dihōreng tša wašemo, Khuiting tša dinoka, le meeding. Dikxomo he di fudišwa mo šepane dia ōta, selemo tša šiteha. Hola naka ya phala e sa lla meraka e be le hona, kwa merakeng ho be ho x dula masohana ba diša dikxomo tša kxoši le tša banna. Ba be ba diša e be ba be banna, ba be ba thlatlolwa ke tšatši le motho a horōša ho mosadi. Ke hona a tla lessa ho nna morakeng. merakeng ba ja dikeke, dinama tša diphōfōlō, ~~xxxx~~ dikxomo di thšwa di boyē di fišwa ke maswana, di hangwa habedi ka letšatši.

5. Bašimane ba thlwa ba bušiša ba banyenyane ba le tehe, bona ba kaname ka fase ha sehlare, ba thlōmile makokwane; ba se ba nne ka sankae. Bašimane ba rutana ho šuha tlape la mmilo, ba phuthela bōsēpa ka tlapēla mmilo bare ho yo a sa tsebehō thalōkō ye. na o ka šuha tlape la mmilo?, ere eng, bōna bare nthši ! Ba nama bare tšea he! A nama ale tšea a le šuha-šuha, a du kxapitla masēpa. Ba tla nama ba jo mo thšēha hela a nkxa fononō. Mo hongwe bare na o ka epa nonyana thšwē-thšwē, were eng. Bare nthši o ka se epē. Ba nama bare še: ~~xxxxxxx~~ ~~xxxxxxx~~ Bare o e thome ka fase, he a sare ke ya epa o tla jo rabunya lešēpa, a jo re didididi. Pelo ya ba ya pota mohotšwana kantle. Ba ōmile ka dithsēhō he diatla dibōya di re talē. Mo hongwe bare. Kitima o bitša "Kxōrōtswala" Ō tla nō eta o bitša sre kxōrōtswala we; Hea bōya ō tla humana ba je le mothlana wa kxomo bare o jelwē ke kxōrōtswala. Fa xongwe bare sepela o yo kxa ~~xxxx~~ meetse ka pohō-ya-kxhlenala, xwa rialo nkxwetē, motho wa mošimane o tlanamao yo kxa byang a bo tata ka malodi, e ya sedibeng a ō kxa metse, a kxēla kxōrōtō.

6. Leina le lengwe la nkxwetê ke nkxokxo. Mnxokxo ke mošimane yo moxolo. Bašimane xe ba le madišong ba rutana ho ja bontsi ka dithoka le ho fošana ka tšona. Bare o sa tšwela bare "Phaha ha e ete: Phetolo Ho eta Nakedi: Ba tla nama ba thoma ho o kxatše dithoka. Mo hongwe bare malewe! Phetolo: mmaho!" Ba namile ba thomile xo betša yo a rilehō mmaho ka dithoka. He motho are mmaho e bane o tseba ho phêpa. Bašimane ba kxwa dikxôphane, ba ekxe mebetlwa ya mphoša-maêba. Ba hlaba dikxôphane ba di panketša ka mebetlwa. Ba ôpela kopelô ya k dikxôphane e e reho: Ha die tsikele, mma mma ke o diša bobêtê. Ba thlaba ditlwekwa naxeng. Ba opela kopelo ye ereho dikwerekwere se mpolaiše mala he ba ija dikwerekwere se mpolaiše mala. ~~mm~~ ~~mm~~ ~~ij~~ Ba thika dinonyana ka dithoka le mebutla. Ba rutana ho ~~m~~ namela makaba a dikxomo. Ba a pšnyana, ba fotana. Ba a lwešwa ke kxôôrôtô ka dithoka are ~~y~~ tšea kxang ya mokete, he o e tšere o ~~tm~~ tseba hore le tla nama le thulana le phorôketšana. He yo mongwe a fentšwe o ineea naha. ~~mongwe~~ a pipana nae.
7. Mo hongwe ba ahela bašimane dintlo ka mothaledi, bare o ka senya ntlo ya mokete, he o ka e senya, e ~~m~~ namile o ho tswabola ka thupa, he ba kxona ho fathla, mošimane ore ho fathla e be a korôpetše. Lešakala dikxomo le ahiwa ka dithata hoba mekaka. Kxoro e ba mo pele ha lešaka, ke mo banna ba rerelaho melato hona le mo bannaho homa. Kxoro e tswalelwa le tešaka di tswalelwa ka diphika. Lešaka le a bêwa hore baloi base ke ba tsene ka lešakeng ho lôya dikxomo. Le bêwa ke ngaka. ~~mm~~ Mosadi wa mohwana ha a itšeele boleko ka šakeng. He motho a nyaka kxomo ya habo a ka se jo itsenôla ka šakeng a ithiba, o lothša banna pele kxorong, are ke a nyska. Ba kxona ba mo dumelela ho tsena hore a ~~imx~~ lebelele kxomo ya habo ka šakeng. Dikxomo di hamelwa kxorong. Kxomo e thlabelwa ka kwantle a kxôrô, ka hore dikxomo letšona di kxona ho

emêla byalo ka motho. Di a bokôlêla mo e ngwe e hlabilweho hona. Mosadi wa motswetši ha a dumelelwa ho tsena ka šakeng. Bana ba di dumeletšwe. Ho no kxethwapholo ya mmala o nobotse, ya e ba yôna e di tswa dišaho. Tše dingwe di a thakxôlwa.

8. Motse o mongwe le o mongwe o na lephoya ôna. He kxomo e lemaletše di e boela kamoka dipoho tša e namela. He dipoho di e hoetše ha ba lefe selo. Banna ba tla e bôna hore ke memeru ka e pharetše hothle e sena maese. Ha ba di nweše dihlaré he e le dimemeru. Ba hlabêna kxomo ka mohlabêho hore e thlokwê ke dipoho. Ba tla šetša kxomo ya ~~xx~~ memeru hore e tswalela kae? He namane e phekile ba tsenthša seatla ba e nthša. Batho fela ba ba lemohileho ho thuša dikxomo he di patilwe ke bôna ba ba di šomang. Dikxomo tša dirêba di bolaelwa menyanya, ~~xxxxxxx~~ ~~xxx~~ batholahatse a ho tswala a tsebya ka mesêthlô mo dinakeng. Namane ha e dule le mmauôna e nna lešakaneng la dinamane. Kxomo ya tswetši e xengwa kxatsêlê, ya jiwa ke bašimane. Dinamane di naa le pudi di dišwa natšô. Dikxomo di a moketông, xwa eme lesohana la di eta pele he di boela hae, la thlenôla kxara la di šia. Kxoma e e thopilweho e thšelwa ka mekxoši ke basadi. Dinaka tša dikxomo di a ririwa he e le hore kxomo e thula tše dingwe. Poš e fahôlwa he e ipatile le he e sena mmala o mo botse. Ba di ~~x~~ faxôla ka thipa.

9. Bolwetši byo bo tsebehang ke serôtswana, bo bongwe ke khukhama le lehêtle le madi,. Ba bitša dingaka hore di thibele ~~xxxxxxx~~ malwetši a mabyalo ka lehora mo madiatšepang a naha, ba kokotele dikokwane. Dikxomo he di sa fokiwa ba a di lôya, mo hongwe ba dileke. He kxomo e robebile ba a e fapa ka dithatana, ka moraho he ba bona e palelwa ba a e bolaya. Diruiwa di hlabiwa lebakeng la menyanya, le he ba hlobôša batho ~~xxxx~~ mohu, le he ba dira sedimo.

Mothlanthsu ke lesotô la la setsiba. Tlalo la kxomo le a
 šuhiwa la dirwa kobo ya bošiho. Boloko bo a kxopha.

11. Sebudula ke sa morotô ha se jewe le santhlolô.

Sebudula ha se na nama, santhlokô se ka babôla motho.

Mararo a a lahliwa, thloho e re ho kokonwa e fehiwe modithateng
 tša kxorwana, ya lapa. Dikxomo di hamiwa ke modiša, ka
 kxorong. O dibofa makoto a, aseke aditsena ka makubung.

Namane e anywa pele, ba tla ba e hama morokotšô. He namane

e hwileba e hama sekutwane. Kxomo e kxokisa dinaka, ba
 thšela maswana ke morifing, a kxona a thšela itseng ya
 maswana e ~~mak~~ marala. ~~xxxxx~~ maswana a elôhwa, a ntháwa
 makhura. Baeng ba fiwa dikeke lethlôya he ba lapile.

Bašimane ba nwa morokotšo, ba ruba dithithi ka ôna. Maswana
 e pudi ha bose, fela bašimane ba a di hama kwa naheng, ba a
 thlakanthša le mebilo, le marula, Dipudi di hamiwa ka bošiho
 fela, mantšiboa dipotšane di a lesa tša nyanya. Dinku ha di
 hamiwe. Matlalo a k dinku a dira letata la bothitho. Krapa
 ke nku e e sa fa hólwaho. Nku ya lethôlahatsê e bitšwa
 mmutlaleha. Phoko ke pudi ya tona e e fahôtšwêhó, phokwana
 ke pudi e e seng e fahólwê. Ohôkwana mošomô wa yona ke ho
~~xxxxx~~ bebetletša. Matlalo a dipudi a dira létata, ditsiba
 le mapêkana a bašimane.

12. Dikxoxo ke dinonyena tša selepa a ha senamadi. Mohola wa
 dikxoho ke ho jewa ela, batho ba bantso ba bantši na baje
 kxoho, ka hobane e ja dithšila. Dikxoxo di se pela mo ntle
 ha di shelwe dintlwana, makxopa a kxoxo a jewe, fela makxopa
 a diruwa ha a jewe, a a lahliwa. Dikxoxo di shelwa dintlwana
 tša methlathlana ka masošare a mabetlwa hore di beêlê kuteng.
 Dikolobe di beêlê ntše di le hona tša sesotho tša ho se hole,
 tša di tsoebe tša dintlwana. Kolobe ya tšoho ye ya edingwa hore
 e yo loela, ya lefiwa ka kolobyana ya mabutla-moho. Kolobe
 bare e ya thlatša heetswala.

Batho ba bantsi ha ba je kolobe, ba a e ila. Setsei sa mmanaka ya mohlatswa, ke leina le mpya. Atla nayô le lona ke leina. Mpya ha e ratehe ebitšwa molôšô. He motho a ka era yo mongwe are mpya, ba ka lwa. Mpya e ya thlatša byalo ka kolobe. Mpya he e palešitše e fekwa ke dikxothô. Mpya e be e ntše e nna le batho kxaleng, e no thswana lekxomo

13. Dimpya di rutwa ho tsoma le ho lōta diphōfōlō Dimpya di ruetswe ho lete ka hae. Dimpya di a rekišwa dikxoho, kxaleng, boxolo-xolo naka ya Phala e sa lla diapyanyana di be di fiwa batho fela, ba no re re ~~hāin~~ bešle mpyanyana, motho a ba bešle. Dikatse di be di le diphaha tša naha, monna yo mongwe bare Bathathēlang a humana phaha e thlatšitšē diphahana, a di a tšea a ya natšō hae a di otlā, ba Bokōne batšea diphahana ba di rua ya e ba dikatse. Katse ha e tumišehe ka hobane e ya utswa. E rateha fela ka hobane eja mahotlo. Katse e jela batho dišebō, hae ratehe bathong. Ha hona diphōlōfōlō tše dingwe tša ho ruiwa ke batho ba bathso ka ntle le tšona tše. Diphōlōfōlō he di bōnwa di a bolawa, tau le nkwe ke dibata, di thlabelwa mekxoši ya sebata-xomo ha di ka bōnwa. Tša thikwa, tša bolawa.

END S 610.